

# 5enas Jornadas Maleta

CIRDOC  
Institut Occitan  
de Cultura

## Convidar lo conte en classa

Los 16 de mai  
& 12 de junh  
al CIRDOC

en partenariat amb l'establiment  
d'ensenhament superior **APRENE**

Lo CIRDOC-Institut occitan de cultura es un organisme coadministrat per



CIRDOC - Institut occitan de cultura  
1 bis boulevard Du Guesclin - BP 380  
34503 Béziers Cedex  
Tél. : 04 67 13 85 10  
Fax : 04 67 77 82 76

[www.oc-cultura.fr](http://www.oc-cultura.fr)



# Dijòus 16 de mai

## Convidar lo conte en classa amb Josiane Bru

**09:30** Acuèlh

**10:00-12:00** Conferéncia de Josiana Bru

Ethnologue spécialiste de la littérature orale européenne et co-auteur du *Catalogue du conte populaire français*, Josiane Bru a édité plusieurs collectes en occitan. Après avoir publié divers documents de littérature orale rassemblés par Antonin Perbosc (*Proverbes et dictons du pays d'oc* en 1982, *Mimologismes populaires...* en 1988), elle a coédité les contes recueillis de 1899 à 1908 avec ses élèves de Comberouger, en Lomagne (*Au país de la gata blanca*, éd. Letras d'òc, 2013) en s'attachant à sa méthode d'enquête, intimement associée à un projet pédagogique et citoyen d'envergure (*Perbosc et l'enquête folklorique*, 2008).

Pour aider les enseignants à faire de même et à **inviter le conte en classe**, Josiane Bru reviendra sur la démarche de Perbosc – à qui, disait Félix Castan, on doit le concept d'Occitanie –, dans son rapport avec la langue et les dires du peuple.

Partant de cette collecte on abordera les notions de base concernant les récits et autres textes transmis sans le secours de l'écriture (contes, légendes, mythes...) afin de cerner la nature particulière des textes d'origine orale, le rapport oral/écrit et l'origine du lien entre conte et enfance.

**12:00-14:00** pausa

**14:00-16:00** Talhièr participatiu :

dralhas d'utilizacion pedagogica de la mòstra *Los Amics de Joan de l'Ors* (CIRDOC-Institut occitan de cultura / IEO 11)

**16:00-17:00** : mesa en comun

# 5ena Jornadas Maleta

Per la 5ena annada, lo CIRDOC-Institut occitan de cultura, APRENE e los contributors de la Maleta d'Occitanica aculhisson professionals, ensenhaires e animators per dos jorns d'escambis e de rencontre ; una edicion plaçada jol tèma « Convidar lo conte dins ma classa ».

Ongan vos convidam a un primièra rencontre preparatòri lo 16 de mai amb una conferéncia e de talhièrs collaboratius, abans de se retrobar en junh coma de costuma per l'actualitat de las ressorças de la Maleta.

Pour la 5e année, le CIRDOC-Institut occitan de cultura, APRENE et les contributeurs de la Maleta d'Occitanica accueillent professionnels, enseignants et animateurs pour deux jours d'échanges et de rencontres ; une édition placée sous le thème « Inviter le conte dans ma classe ».

Cette année, nous vous invitons à une première rencontre préparatoire le 16 mai avec une conférence et des ateliers collaboratifs, avant de se retrouver en juin comme à l'accoutumée pour l'actualité des ressources de la Maleta.

## Dimècres 12 de junh

### Jornada de l'innovacion pedagogica amb APRENE / Actualitat de las contribucions educativas sus Occitanica

**Apèl a participacion - S'avètz menat dins vòstra classa / establiment un projècte a l'entorn dels contes, venètz ne parlar e partejar vòstre retorn d'experiènça.**

**Contact : Jeanne-Marie Vazelle prod-edu@oc-cultura.eu  
abans lo 01/06/2019**

#### **9:30-16:30 (Programa provisorì)**

- Presentacion dels projèctes novèls partejats pels Professors de las Escòlas Estagiaris de 2019 d'APRENE sus la Maleta d'Occitanica
- Actualitats de l'ofèrta educativa del CIRDOC-Institut occitan de cultura, de la Maleta e de D'aquí d'òc
- Daidièr Mir : Viatge grafic dins l'univèrs dels *Contes del Drac*
- Dralhas pedagogicas : restitution dels talhièrs menats sus la mòstra *Los Amics de Joan de l'Ors* que fa 10 ans !

La programacion *Convidar lo conte dins ma classa* se debana sul site de Besièrs (Mediatèca occitana).

## Cossí se marcar ?

Jornada tematica del 16 de mai :

Matin : conferéncia gratuita obèrta a totes e totes.

Tantossada : talhièrs practics professionnals, sus inscripcion a l'adreça **prod-edu@cirdoc.fr** (Preséncia lo matin obligatòria)

## Jornada del 12 de junh

### Jornada obèrta a totes e totes, sus inscripcion

Per contribuir en presentar un projècte menat dins vòstra classa, contactatz **prod-edu@oc-cultura.eu**

Coma cada annada, las contribucions seràn de retrobar sus la Maleta :  
[maleta.occitanica.eu](http://maleta.occitanica.eu)

